

t14_yellow_2 (TMGuXspkbPWx- Eha1ru3Vv1To1XTwZ7vGPeU)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_orders_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))) \Rightarrow (\forall X4. \neg (X4 \in k7_relset_1 X0 X1 X3 X2) \wedge (\forall X5. \\ & (m1_subset_1 X5 X0) \Rightarrow \neg (X5 \in X2) \wedge (X4 = k1_funct_1 X3 X5)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k3_funct_2 X0 \\ & X1 X2 X3 = k1_funct_1 X2 X3) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (\\ & k3_funct_2 X0 X1 X2 X3) X1) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_lattice3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 \\ & X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_orders_2 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((v5_orders_3 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 X3 X4) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 \\ & X5 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 X6 (u1_struct_0 \\ & X1)) \Rightarrow (((X5 = k1_funct_1 X2 X3) \wedge (X6 = k1_funct_1 X2 X4)) \Rightarrow (r1_orders_2 \\ & X1 X5 X6)))))))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (l1_orders_2 X1)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 \\ & X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((v5_orders_3 \\ & X2 X0 X1) \wedge (r2_lattice3 X0 X3 X4)) \Rightarrow (r2_lattice3 X1 (k7_relset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 X3) (k3_funct_2 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1) X2 X4)))))) \end{aligned}$$